

PREDLOG

Na osnovu člana 33 stav 4 Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti ("Službeni list CG", broj 53/11), Vlada Crne Gore na sjednici od _____ donijela je

UREDBU O NOTIFIKACIJI TEHNIČKIH PROPISA, STANDARDA, PROPISA O USLUGAMA INFORMATIČKOG DRUŠTVA I POSTUPAKA OCJENE USAGLAŠENOSTI*

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom uredbom uređuje se postupak notifikacije tehničkih propisa, standarda, propisa o uslugama informatičkog društva i postupaka ocjene usaglašenosti u skladu sa potvrđenim međunarodnim sporazumima (u daljem tekstu: međunarodni sporazum).

Član 2

Ova uredba primenjuju se na tehničke propise, standarde i postupke ocjene usaglašenosti industrijskih i poljoprivrednih proizvoda, uključujući i proizvode od ribe, osim na tehničke propise koji se donose radi zaštite zaposlenih pri upotrebi proizvoda ukoliko ne utiču na proizvode.

Odredbe čl. 7 do 17 ove uredbe primenjuju se na propise o uslugama informatičkog društva, osim propisa kojima se uređuje:

- 1) radijsko emitovanje;
- 2) televizijsko emitovanje;
- 3) telekomunikacione usluge;
- 4) finansijske usluge utvrđene u Spisku finansijskih usluga koji je dat u Prilogu 3 - koji je sastavni dio ove uredbe.

Televizijsko emitovanje u smislu stava 2 ovog člana je emitovanje televizijskog programa namijenjenog javnosti, uključujući razmjenu televizijskih programskih sadržaja između pružaoca usluga emitovanja koji su namijenjeni javnosti, osim pružanja informacija na pojedinačan zahtjev, kao što su telekopiranje, elektronske banke podataka i druge slične usluge.

Telekomunikacione usluge u smislu stava 2 ovog člana su usluge koje se, u potpunosti ili djelimično, sastoje od prenosa i usmjeravanja signala kroz telekomunikacione mreže, u skladu sa zahtjevima korisnika i telekomunikacionog procesa, osim radijskog i televizijskog emitovanja.

Član 3

Tehnički propis, u smislu ove uredbe, je propis koji sadrži tehničke specifikacije i druge zahtjeve za proizvode ili propise za usluge, uključujući i upravne akte koji se obavezno moraju poštovati, de jure (pravno) ili de facto (faktički), prilikom trgovine, pružanja usluga, osnivanja uslužnog operatora ili prilikom upotrebe proizvoda, kao i zakoni, drugi propisi ili drugi upravni akti kojima se zabranjuje proizvodnja, uvoz, trgovina ili upotreba proizvoda, ili kojima se zabranjuje pružanje ili korišćenje usluga, ili osnivanje pružaoca usluga, osim propisa iz člana 7 ove uredbe.

Tehnički propisi iz stava 1 ovog člana obuhvataju:

- zakone, druge propise ili upravne akte, koji se pozivaju na tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili pravila za usluge, odnosno pravila struke ili pravila dobre prakse, koji se dalje pozivaju na

tehničke specifikacije ili na druge zahtjeve ili pravila za usluge, a usklađenost sa tim tehničkim specifikacijama ili drugim zahtjevima ili pravilima za usluge je pretpostavka za usaglašenost s utvrđenim obavezama;

- dobrovoljne sporazume, u kojima je državni organ ugovorna strana, a koji u javnom interesu obezbjeđuju usklađenost sa tehničkim specifikacijama ili drugim zahtjevima ili sa pravilima za usluge, osim specifikacije za konkurs javne nabavke;

- tehničke specifikacije ili druge zahtjeve ili pravila za usluge koji su povezani s fiskalnim ili finansijskim mjerama koje utiču na upotrebu proizvoda ili korišćenje usluga podsticanjem na usklađivanje s tim tehničkim specifikacijama, ili drugim zahtjevima ili pravilima za usluge, osim tehničkih specifikacija ili drugih zahtjeva ili pravila za usluge koji su povezani s nacionalnim sistemom socijalnog osiguranja.

Član 4

Usluga u smislu ove uredbe je svaka usluga informatičkog društva, odnosno svaka usluga koja se uobičajeno pruža uz naknadu, na daljinu, elektronskim sredstvima i na pojedinačan zahtjev primaoca usluga, pri čemu je usluga:

- na daljinu, pružanje usluge bez istovremenog fizičkog prisustva obje strane,
- koja se pruža elektronskim sredstvima, usluga koja se šalje i prima upotrebom elektronske opreme za obradu i čuvanje podataka (uključujući digitalnu kompresiju) i koja se u cjelini predaje, prenosi i prima telegrafski, putem radija, optičkim sredstvima ili drugim elektromagnetnim sredstvima;
- koja se pruža na pojedinačan zahtjev primaoca usluge kroz predaju podataka na pojedinačan zahtjev.

Propis o uslugama iz stava 1 ovog člana je opšti akt kojim su utvrđeni zahtjevi za otpočinjanje i obavljanje uslužnih djelatnosti, a naročito odredbe koje se odnose na pružaoca usluga, na usluge i na primaoca usluga, a koji se:

- odnosi na usluge informatičkog društva kada je cilj, smisao, predmet i sprovođenje svih ili pojedinih odredaba propisa o uslugama izričito i ciljano uređivanje zahtjeva za obavljanje te usluge;
- ne odnosi na usluge informatičkog društva, ako na te usluge utiče samo posredno ili slučajno.

Spisak usluga koje nijesu obuhvaćene stavom 1 ovog člana, dat je u Prilogu 2 - Spisak usluga koje nijesu obuhvaćene članom 3 stav 1 ove uredbe koji je sastavni dio ove uredbe.

II NOTIFIKACIJA

1. Obavještanje o nacrtu tehničkog propisa

Član 5

Informacioni centar nadležan za notifikaciju tehničkih propisa, propisa o uslugama informatičkog društva i postupaka ocjene usaglašenosti i pružanje informacija je organ državne uprave nadležan za poslove infrastrukture kvaliteta (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Informacioni centar nadležan za notifikaciju standarda i pružanje informacija je Institut za standardizaciju Crne Gore (u daljem tekstu: Institut).

Organ državne uprave nadležan za pripremu tehničkog propisa (u daljem tekstu: nadležno Ministarstvo) dostavlja Ministarstvu nacrt tehničkog propisa, uz obavještenje na Obrascu „obavještenje o početku pripreme tehničkog propisa“ koji je sastavni dio ove uredbe.

Odredbe stava 3 ovog člana primjenjuju se i na tehnički propis koji je donijet po hitnom postupku. uz navođenje razloga za donošenje tehničkog propisa po hitnom postupku.

U slučajevima iz čl. 11, 13 i 14 ove uredbe, Ministarstvo obavještava nadležno ministarstvo o roku u kojem ne može donijeti tehnički propis.

Član 6

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeća značenja:

1) **nacrt tehničkog propisa** je nacrt odnosno predlog tehničkog propisa, u fazi u kojoj su još uvijek moguće izmjene i dopune tog nacrta odnosno predloga;

2) **tehnička specifikacija** je dokument čiji je sadržaj specifikacija kojom se utvrđuju potrebne karakteristike proizvoda kao što su nivo kvaliteta, funkcionalnost, bezbjednost ili dimenzije, uključujući zahtjeve koji se odnose na proizvod u vezi sa imenom pod kojim se proizvod prodaje, terminologijom, simbolima, ispitivanjem i metodama ispitivanja, pakovanjem, označavanjem ili obilježavanjem i postupcima ocenjivanja usaglašenosti, a obuhvata i proizvodne metode i procese koji se koriste za poljoprivredne proizvode, proizvode namijenjene za ljudsku i životinjsku ishranu i medicinske proizvode, kao i proizvodne metode i procese koji se odnose na druge proizvode kad oni utiču na karakteristike proizvoda;

3) **ostali zahtjevi** su zahtjevi, koji nijesu tehničke specifikacije, koje proizvod mora ispuniti naročito radi zaštite potrošača odnosno životne sredine, i koji utiču na vijek trajanja proizvoda nakon njegovog stavljanja na tržište, a odnose se na uslove za upotrebu, recikliranje, ponovnu upotrebu ili odlaganje koji mogu značajno uticati na sastav ili prirodu proizvoda ili trgovinu tim proizvodom;

4) **standard** je tehnička specifikacija koju je odobrilo priznato tijelo za standardizaciju, namijenjena za višekratnu i trajnu primjenu i sa kojom usaglašenost nije obavezna, a može biti:

- **međunarodni standard** koji je donijela međunarodna organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti,

- **evropski standard** koji je donijela evropska organizacija za standardizaciju i koji je dostupan javnosti,

- **nacionalni standard** koji je donijelo nacionalno tijelo za standardizaciju i koji je dostupan javnosti;

5) **plan donošenja standarda** je dio programa rada tijela za standardizaciju koji sadrži spisak predmeta (standarda) koji su u postupku donošenja;

6) **nacrt standarda** je dokument koji sadrži tekst tehničkih specifikacija u vezi sa određenim predmetom rada koji se razmatra radi donošenja, u skladu sa nacionalnim postupkom za donošenje standarda, u obliku koji je dobio nakon pripremnog rada, odnosno u kojem je dostavljen na javnu raspravu ili razmatranje;

7) **evropske organizacije za standardizaciju** su:

- Evropski komitet za standardizaciju (CEN);
- Evropski komitet za standardizaciju u oblasti elektrotehnike (CENELEC);
- Evropski institut za standarde iz oblasti telekomunikacija (ETSI).

Član 7

Odredbe čl. 8 do 17 ove uredbe ne primjenjuju se na tehničke propise kojima nadležna Ministarstva:

- 1) usklađuju tehničke propise sa obavezujućim aktima Evropske unije;
- 2) ispunjavaju obaveze iz međunarodnih sporazuma;
- 3) izriču mjere kojima se sprovode zaštitne klauzule koje su dio obavezujućih akata Evropske unije;
- 4) izriču mjere u skladu sa obavezujućim aktima Evropske unije o opštoj bezbjednosti proizvoda;
- 5) sprovode presude Evropskog suda pravde;
- 6) vrše izmjenu i dopunu tehničkog propisa na zahtjev Komisije Evropske unije (u daljem tekstu: Komisija), radi uklanjanja prepreka za slobodno kretanje roba odnosno usluga ili slobodno osnivanje uslužnih operatera.

2. Dostavljanje tehničkog propisa Komisiji

Član 8

Nacrt tehničkog propisa Ministarstvo prijavljuje Komisiji i dostavlja sa obrazloženjem razloga za njegovo donošenje.

Ministarstvo ne dostavlja Komisiji nacrt tehničkog propisa kojim se isključivo preuzima međunarodni ili evropski standard, ali dostavlja naziv i broj tog standarda.

Ministarstvo Komisiji dostavlja i tekst odredaba važećih propisa koje se odnose na nacrt tehničkog propisa, ako je to neophodno radi ocjene njegovih efekata na zajedničkom tržištu Evropske Unije.

Ako u postupku donošenja tehničkog propisa dođe do izmjena u odnosu na dostavljeni tekst, u pogledu područja primjene, rokova ili u pogledu dodatnih specifikacija ili zahtjeva Ministarstvo Komisiji dostavlja novi tekst nacrta tehničkog propisa, .

Ministarstvo, bez odlaganja, Komisiji dostavlja usvojeni tekst tehničkog propisa.

Podaci dostavljeni Komisiji u skladu sa st. 1 do 5 ovog člana ne smatraju se povjerljivim, osim na obrazložen zahtjev nadležnog ministarstva.

Član 9

Ako se nacrtom tehničkog propisa ograničava trgovina ili upotreba hemijskih supstanci, preparata ili proizvoda, radi zaštite javnog zdravlja, potrošača ili životne sredine, Ministarstvo Komisiji dostavlja raspoložive podatke o tim hemijskim supstancama, preparatima, proizvodima.

Pored podataka iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo obavještava Komisiju i o očekivanim uticajima nacrta tehničkog propisa na javno zdravlje, zaštitu potrošača ili životnu sredinu, i dostavlja odgovarajuće analize sprovedene u skladu sa opštim načelima procjene rizika od hemijskih supstanci, preparata ili proizvoda određenih u tehničkim propisima koji se odnose na procjenu i kontrolu rizika postojećih, odnosno novih hemijskih supstanci.

Član 10

U nacrtu tehničkog propisa nadležno ministarstvo navodi da su ispunjeni svi zahtjevi utvrđeni ovom uredbom.

Kada je dostavljanje nacrta tehničkog propisa Komisiji obavezno u fazi pripreme u skladu sa drugim aktom Evropske unije, nadležno ministarstvo može izvršiti notifikaciju i po tom aktu, ako takvo prijavljivanje predstavlja i prijavljivanje u smislu stava 1 ovog člana.

3. Odlaganje usvajanja tehničkog propisa

Član 11

Nadležno ministarstvo odlaže usvajanje nacrta tehničkog propisa za tri mjeseca od dana prijema prijave u Komisiji, ako ovom uredbom nije drugačije određeno odnosno za četiri mjeseca za tehnički propis iz člana 3 stav 2 alineja 2 ove uredbe.

Član 12

Nadležno ministarstvo prilikom pripreme tehničkog propisa, razmatra primjedbe Komisije ili države članice Evropske unije, dostavljene Ministarstvu na nacrt tehničkog propisa.

Član 13

Nadležno ministarstvo odlaže usvajanje tehničkog propisa za šest mjeseci, od dana prijema prijave u Komisiji, ako u roku od tri meseca, od dana prijema Komisija ili država članica Evropske unije dostavi detaljno mišljenje da tehnički propis predstavlja prepreku za slobodno kretanje robe na tržištu Evropske unije.

Nadležno ministarstvo odlaže usvajanje nacrta tehničkog propisa koji sadrži pravila za usluge, za četiri mjeseca od dana prijema prijave u Komisiji, ako u roku od tri mjeseca od dana prijema Komisija ili država članica Evropske unije dostavi mišljenje da taj propis predstavlja prepreku za slobodno kretanje usluga ili slobodno osnivanje uslužnih operatera na tržištu Evropske unije.

Ministarstvo, po pribavljenom mišljenju nadležnog ministarstva obavještava Komisiju o aktivnostima koje je nadležno ministarstvo preduzelo po mišljenju iz st. 1 i 2 ovog člana i razlozima zbog kojih mišljenje nije prihvaćeno.

Član 14

Nadležno ministarstvo odlaže usvajanje nacrtu tehničkog propisa za 12 mjeseci od dana prijema prijave u Komisiji, ako u roku od tri mjeseca od dana prijema, Komisija objavi namjeru predlaganja ili donošenja direktive, regulative ili odluke kojom se uređuju pitanja koja se odnose na oblast regulative tehničkog propisa, odnosno da je predlog tog akta već podnijet Savjetu Evropske unije.

Nadležno ministarstvo odlaže usvajanje nacrtu tehničkog propisa za 18 mjeseci od dana prijema prijave u Komisiji, ako Savjet Evropske unije zauzme zajednički stav o podnijetom predlogu direktive, regulative ili odluke, u roku iz stava 1 ovog člana.

Član 15

Obaveza odlaganja usvajanja nacrtu tehničkog propisa prije isteka rokova iz člana 14 ove uredbe prestaje, ako Komisija obavijesti Ministarstvo da neće predložiti ili donijeti, odnosno da povlači predlog obavezujućeg akta Evropske unije ili ako je obavezujući akt usvojen.

Član 16

Odredbe čl. 11, 13 i 14 ove uredbe ne primjenjuju se u postupku donošenja tehničkog propisa po hitnom postupku u slučaju nastupanja:

1) ozbiljnih okolnosti koje se nijesu mogle predvidjeti, a radi zaštite javnog zdravlja ili bezbjednosti, zaštite životinja i biljaka, odnosno kod pravila za usluge i zbog državne politike, prvenstveno radi zaštite maloljetnika, kada nadležno ministarstvo mora da pripremi tehnički propis u što kraćem roku, u kojem nije bilo moguće dati mišljenje prije njegovog donošenja, ili

2) ozbiljnih okolnosti koje mogu da ugroze zaštitu sigurnosti i nepovredivosti finansijskog sistema, prvenstveno zaštitu depozitara, investitora i osiguranih lica, kada nadležno ministarstvo, bez odlaganja mora da donese i primijeni pravila za finansijske usluge.

Ministarstvo prilikom donošenja tehničkog propisa po hitnom postupku, u prijavi Komisiji navodi i razloge hitnosti.

Član 17

Odredbe čl. 11, 13, 14 i 16 ove uredbe ne primjenjuju se na nacrt tehničkog propisa:

1) kojim se zabranjuje proizvodnja bez sprečavanja slobodnog kretanja robe;

2) koji sadrže pravila za usluge koja se odnose na fiskalne ili finansijske mjere iz člana 3 stav 2 alineja 3 ove uredbe.

4. Standardi

Član 18

Institut obavještava Komisiju, evropskeorganizacije za standardizaciju i nacionalna tijela za standardizaciju da je u plan donošenja standarda uključio pripremu novog ili izmjenu standarda, osim ako se radi o standardu koji je identičan ili ekvivalentan međunarodnom, odnosno evropskom standardu.

U obavještenju iz stava 1 ovog člana navodi se i podatak o eventualnoj neekvivalentnosti nacrt standarda sa međunarodnim standardom, odnosno da li je standard u pripremi novi ili izmijenjeni crnogorski standard.

Standard koji nije notifikovan u skladu sa st. 1 i 2 ovog člana, ne može se donijeti i objaviti.

Spisak nacionalnih tijela za standardizaciju iz stava 1 ovog člana dat je u Prilogu 1 - Nacionalna tijela za standardizaciju, koji je sastavni dio ove uredbe.

Član 19

Institut, na zahtjev Komisiji dostavlja plan donošenja standarda.

Institut, na zahtjev Komisiji, odnosno evropskim organizacijama za standardizaciju i nacionalnim tijelima za standardizaciju, dostavlja nacрте standarda i obavještava ih o svim preduzetim aktivnostima u vezi sa primljenim primjedbama na nacрте standarda.

Član 20

Institut, na zahtjev nacionalnih tijela za standardizaciju omogućava uključivanje tih tijela u aktivnosti povezane sa pripremom standarda iz plana donošenja standarda.

Institut omogućava da standard iz plana donošenja standarda bude razmatran na evropskom nivou, u skladu sa pravilima evropskih organizacija za standardizaciju i neće preduzimati aktivnosti koje bi mogle uticati na konačnu odluku o tom predmetu.

Član 21

Institut, tokom pripreme evropskog standarda ili nakon njegovog odobravanja u evropskim organizacijama za standardizaciju, neće preduzimati aktivnosti koje mogu uticati na planirano usklađivanje, odnosno neće objaviti novi ili izmijenjeni crnogorski standard koji nije u potpunosti usklađen sa evropskim standardom.

Član 22

Tehnički propis koji se poziva na standarde koji nijesu prijavljeni u skladu sa ovom uredbom, nadležno ministarstvo ne može pripremati odnosno donositi.

III PRIJEM STRANIH PRIJAVA

1. Tehnički propisi i postupci ocjene usaglašenosti

Član 23

Ministarstvo prijave stranih tehničkih propisa koje primi od potpisnika međunarodnih sporazuma, odnosno država članica Evropske unije dostavlja nadležnom ministarstvu.

Nakon prijema prijave iz stava 1 ovog člana, Ministarstvo objavljuje na svojoj internet stranici tekst stranog tehničkog propisa.

Nadležno ministarstvo, na pisani zahtjev, zainteresovanim stranama dostavlja dodatne informacije o stranom tehničkom propisu iz stava 1 ovog člana.

Član 24

Ako zainteresovana strana smatra da prijavljeni nacrt tehničkog propisa predstavlja prepreku slobodnom kretanju robe, odnosno usluga, ili prepreku za slobodno osnivanje uslužnih operatera, svoje komentare i predloge može dostaviti nadležnom ministarstvu.

Ako nadležno ministarstvo smatra da strani nacrt tehničkog propisa, predstavlja prepreku iz stava 1 ovog člana, u pisanoj formi Ministarstvu dostavlja obrazložene primjedbe, predloge za izmjene stranog nacrta tehničkog propisa, ili traži da Ministarstvo zahtijeva odlaganje njegovog donošenja.

Ministarstvo, u saradnji sa nadležnim ministarstvom, razmatra primjedbe i komentare, iz st. 1 i 2 ovog člana, i priprema detaljno mišljenje koje dostavlja potpisniku međunarodnog sporazuma, odnosno državi članici Evropske unije.

Član 25

Primjedbe, odnosno detaljna mišljenja u vezi sa prijavljenim nacrtom tehničkog propisa mogu se dati samo na djelove tehničkog propisa koji mogu ugroziti slobodno kretanje robe, odnosno usluga ili slobodno osnivanje uslužnih operatera.

Primjedbe i mišljenja iz stava 1 ovog člana na nacrt tehničkog propisa kojim se utvrđuju pravila za usluge ne mogu se davati na odredbe kojima se uređuju pitanja u oblasti kulture, a naročito u oblasti audiovizuelne djelatnosti, koje države članice Evropske unije usvajaju u skladu sa svojim zakonodavstvom, zbog jezičke različitosti, nacionalnih i regionalnih karakteristika i kulturnog nasljeđa.

Član 26

Ako potpisnik međunarodnog sporazuma ne prihvati dostavljene primjedbe odnosno mišljenje, Ministarstvo može, u skladu sa međunarodnim sporazumom, zahtijevati odlaganje donošenja nacrta tehničkog propisa i otpočinjanje pregovora radi donošenja tehničkog propisa koji neće predstavljati prepreku za slobodno kretanje robe.

Pregovore iz stava 1 ovog člana vodi Ministarstvo, u saradnji sa nadležnim ministarstvom.

Nadležno ministarstvo na zahtjev Ministarstvu dostavlja informacije potrebne za vođenje pregovora iz stava 2 ovog člana, u roku od osam dana, od dana prijema zahteva.

Član 27

Odredbe čl. 23 do 26 ove uredbe primjenjuju se i na strane prijave postupaka ocjene usaglašenosti.

2. Standardi

Član 28

Institut, na svojoj internet stranici objavljuje obavještenja da je nacionalno tijelo za standardizaciju u svoj plan donošenja standarda uključilo pripremu novog ili izmjenu standarda koji nije identičan ili ekvivalentan međunarodnom, odnosno evropskom standardu.

Zainteresovane strane mogu da zahtijevaju od Instituta dostavljanje nacrt standarda iz plana donošenja standarda nacionalnih tijela za standardizaciju.

Institut na osnovu obavještenja iz stava 1 ovog člana i zahtjeva zainteresovanih strana odlučuje da li će od nacionalnog tijela za standardizaciju zatražiti dostavljanje tekst nacrt standarda iz plana donošenja standarda.

Institut na osnovu razmatranja primljenog nacrt standarda i primjedaba i predloga zainteresovanih strana , po potrebi, priprema i dostavlja primjedbe nacionalnom tijelu za standardizaciju.

IV PRIJAVLJIVANJE PREMA ODREDBAMA MEĐUNARODNIH SPORAZUMA O TEHNIČKIM PREPREKAMA U TRGOVINI

Član 29

Ministarstvo, u skladu sa međunarodnim sporazumom, prijavljuje nadležnom tijelu nacrt tehničkog propisa na osnovu obavještenja iz člana 5 stav 3 ove uredbe i dostavlja podatke određene tim sporazumom.

Ako je obaveza dostavljanja podataka utvrđena međunarodnim sporazumom, Ministarstvo na zahtjev potpisnika međunarodnog sporazuma dostavlja nacrt, odnosno rezime nacrt tehničkog propisa i ukazuje na eventualne djelove tehničkog propisa koji u značajnoj mjeri odstupaju od odgovarajućih međunarodnih standarda.

Član 30

Ministarstvo obavještava nadležno ministarstvo da je pokrenut postupak prijavljivanja nacrt tehničkog propisa i navodi rok za dostavljanje primjedaba u skladu sa odgovarajućim međunarodnim sporazumom, koji se može produžiti na zahtjev potpisnika tog sporazuma.

Nadležno ministarstvo odlaže usvajanje nacrt tehničkog propisa do isteka roka iz stava 1 ovog člana.

Član 31

Primjedbe na nacrt tehničkog propisa kao i zahtjeve za dodatnim informacijama, koje u pisanoj formi primi od potpisnika međunarodnog sporazuma Ministarstvo dostavlja nadležnom ministarstvu, radi sagledavanja i davanja odgovora na istaknute primjedbe.

U odgovoru iz stava 1 ovog člana navodi se izjava da li su primjedbe prihvaćene u cjelini ili djelimično, i razloge za neprihvatanje odnosno djelimično prihvatanje primjedaba. Pregovore sa potpisnikom međunarodnog sporazuma čije primjedbe nijesu prihvaćene vodi Ministarstvo u saradnji sa nadležnim ministarstvom..

Član 32

U slučaju potrebe hitnog postupanja, zbog ugroženosti odnosno postojanje realne opasnosti od ugrožavanja bezbjednosti, života i zdravlja ljudi, životne sredine ili nacionalne bezbjednosti,

Ministarstvo nije dužno da prijavi nacrt tehničkog propisa nadležnom međunarodnom tijelu na način iz člana 29 ove uredbe.

U slučaju iz stava 1 ovog člana Ministarstvo:

1) po donošenju tehničkog propisa i prijemu obaveštenja iz člana 5 stav 3 ove uredbe, bez odlaganja, dostavlja nadležnom međunarodnom tijelu podatke o sadržini tehničkog propisa, cilju koji se želi postići njegovim donošenjem, proizvodima na koje se tehnički propis odnosi i razlozima za hitno postupanje;

2) na zahtjev dostavlja tekst donijetog tehničkog propisa potpisniku međunarodnog sporazuma;

3) omogućava svim potpisnicima međunarodnog sporazuma, bez diskriminacije, realan rok za dostavljanje primjedaba u pisanoj formi, razmatra dostavljene primjedbe i priprema i daje odgovor na te primjedbe.

Član 33

Odredbe člana 5 i čl. 29 do 32 ove uredbe primjenjuju se i na prijavljivanje postupaka za ocjenjivanje usaglašenosti.

V PRELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Član 34

Odredbe čl. 4 do 27 ove uredbe, primjenjuju se od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 35

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o postupku notifikacije u oblasti tehničkih propisa, standarda i postupaka ocjene usaglašenosti ("Službeni list CG", broj 55/08).

Član 36

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Vlada Crne Gore

Predsjednik

Milo Đukanović

Broj:
Podgorica,

U ovu uredbu prenešena je Direktiva 98/34/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 22. juna 1998. godine i Direktiva 98/48/EZ Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. jula 1998. godine, koje propisuju postupak pružanja informacija u oblasti tehničkih standarda i propisa i pravila o uslugama informatičkog društva.

NACIONALNA TIJELA ZA STANDARDIZACIJU

1. Kraljevina Belgija

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. Republika Bugarska

BIS

Bljgarskijat institut za standartizacija

3. Češka Republika

ČNI

Český normalizační institut

4. Kraljevina Danska

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

5. Savezna Republika Nemačka

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

6. Republika Estonija

EVS

Eesti Standardikeskus

7. Republika Grčka

ELOT

Ellinikos organismos typopoiisis A.E.

8. Kraljevina Španija

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

9. Republika Francuska

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

10. Irska

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

11. Republika Italija

UNI

Ente nazionale italiano di unificazione
CEI
Comitato elettrotecnico italiano
12. Republika Kipar
CYS
Kypriakos organismos typopoiisis
13. Republika Letonija
LVS
Latvijas standarti
14. Republika Litvanija
LSD
Lietuvos Standartizacijos Departamentas
15. Veliko Vojvodstvo Luksemburg
ITM
Inspection du travail et des mines
SEE
Service de l'énergie de l'État
16. Republika Mađarska
MSZT
Magyar Szabványügyi Testület
17. Republika Malta
MSA
Malta Standardization Authority
18. Kraljevina Holandija
NNI
Nederlands Normalisatie-instituut
NEC
Nederlands Elektrotechnisch Comité
19. Republika Austrija
ONI
Österreichisches Normungsinstitut
ÖVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
20. Republika Poljska
PKN
Polski Komitet Normalizacyjny
21. Republika Portugalija
IPQ
Instituto Português da Qualidade
22. Rumunija
ASRO
Asociatia de Standardizare din România
23. Republika Slovenija
SIST
Slovenski inštitut za standardizacijo
24. Slovačka Republika
SUTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

25. Republika Fínska

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähkitekniillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

26. Kraljevina Švedska

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

27. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

**SPISAK USLUGA KOJE NIJESU OBUHVAĆENE ČLANOM 4 stav 2
OVE UREDBOM**

1. Usluge koje se ne pružaju "na daljinu"

- usluge koje se pružaju uz fizičku prisutnost pružaoca i primaoca, čak i ako se pri tom koriste elektronski uređaji:

- a) ljekarski pregledi ili lečenje u zdravstvenoj ambulanti uz pomoć elektronske opreme, kada je pacijent prisutan;
- b) konsultovanje elektronskog kataloga u trgovini s korisnikom na licu mesta;
- v) rezervacija avionskih karata u putničkoj agenciji u ličnom prisustvu korisnika, uz pomoć umreženih računara;
- g) elektronske igre koje su dostupne u video-igraonici u kojoj je korisnik prisutan.

2. Usluge koje se ne pružaju putem "elektronskih sredstava":

- usluge materijalnog sadržaja, iako pružene putem elektronskog uređaja:

- a) automatski uređaji za izdavanje gotovine ili karata (novčanica, voznih karata);
- b) naplaćivanje korišćenja pristupa druskim mrežama, parkiralištima, itd. čak i ako se koriste elektronski uređaji za kontrolu ulaza/izlaza kako bi se osiguralo propisno plaćanje,

- vanmrežne usluge (off-line): distribucija CD-romova ili softvera na disketama,

- usluge koje se ne pružaju putem elektronskih sistema obrade/čuvanja:

- a) usluge govorne telefonije;
- b) usluge telefaksa/teleksa;
- v) usluge pružene putem govorne telefonije ili telefaksa;
- g) konsultacije sa ljekarom putem telefona/telefaksa;
- d) konsultacije sa pravnikom putem telefona/telefaksa;
- đ) direktno kupovanje telefonom/telefaksom.

3. Usluge koje se ne pružaju "na pojedinačan zahtjev primaoca usluga": usluge koje se pružaju putem prenosa podataka bez pojedinačnog zahtjeva za istovremeni prijem neograničenog broja pojedinačnih primaoca (predaja od jednog pošiljaoca ka više primaoca):

- a) usluge televizijskog emitovanja (uključujući usluge na paravideu, na zahtjev), obuhvaćene članom 2. stav 3. ove uredbe;
- b) usluge radijskog emitovanja;
- c) (televizijski) teletekst.

**SPISAK FINANSIJSKIH USLUGA IZ
ČLANA 2 stav 2 tačka 4**

1. Investicione usluge,
2. Poslovne operacije osiguranja i reosiguranja,
3. Bankarske usluge,
4. Poslovne operacije koje se odnose na penzijske fondove,
5. Usluge u vezi sa poslovanjem fjučersima ili opcijama.

Finansijske usluge iz člana obuhvataju:

a) investicione usluge, koje se navode u propisu kojim se preuzima aneks Direktive 93/22/EEZ; usluge obavljanja zajedničkih investicionih ulaganja,

b) usluge obuhvaćene djelatnostima koje podliježu uzajamnom priznavanju, navedene u propisu kojim se preuzima aneks Direktive 89/646/EEZ,

c) poslovne operacije koje su obuhvaćene poslovima osiguranja i reosiguranja, a koje se navode u propisima koji preuzimaju:

- član 1. Direktive 73/239/EEZ
- aneks Direktive 79/267/EEZ
- Direktiva 64/225/EEZ
- Direktive 92/49/EEZ i 92/96/EEZ

OBRAZAC

OBAVJEŠTENJE O POČETKU PRIPREME TEHNIČKOG PROPISA

| | |
|--|--|
| 1. Nadležno ministarstvo | |
| 2. Lice za kontakt (ime, prezime, telefon, telefaks, e-pošta) | |
| 3. Naziv dokumenta | |
| 4. Grupa proizvoda na koje se odnosi dokument ¹ | |
| 5. Faza izrade dokument u pripremi <input type="checkbox"/> izmjene i dopune <input type="checkbox"/> | |
| 6. Zakonska osnova za pripremu dokumenta | |
| 7. Cilj i razlozi pripreme dokumenta | |
| 8. Kratak opis sadržaja dokumenta | |
| 9. Dokument se poziva na standarde da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> Oznake standarda i njihov naziv | |
| 10. Veza sa međunarodnim/evropskim zakonodavstvom | |
| 11. Nazivi dokumenata iz oblasti evropskog zakonodavstva | |
| 12. Ako dokument odstupa od zahtjeva međunarodnih standarda ili ugovora koji su razlozi odstupanja: | |
| 13. Da li proizvod (grupa proizvoda) spada u oblast novog pristupa? da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> | |
| 14. Jezik, na kojem je dokument dostupan me <input type="checkbox"/> en <input type="checkbox"/> | |
| 15. Obrazloženje predloga sa dodatnim pojašnjenjima dostavljeno u elektronskom obliku da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> | |
| 16. Procjena potrebe za mogućim ovlašćenjem/imenovanjem tijela za ocjenu usaglašenosti da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> | |
| 17. Predviđena carinska procedura da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> | |
| 18. Planirani datum izrade nacrtu dokumenta | |
| 19. Planirani datum objavljivanja dokumenta | |
| 20. Potreba notifikacije - po sporazumu WTO/TBT da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> - po sporazumu WTO/SPS da <input type="checkbox"/> ne <input type="checkbox"/> | |

¹Grupe proizvoda su definisane u dokumentu EU "Pink Book"